



Takatso tse tharo



Mantswe a sebediswang haholo (ikgopotse)

hantle, nna, lla, feela

Mantswe a sebediswang haholo

ntlohela

nko

hanella

Medumo (ikgopotse)

kg, ng, th, tl, ts

Medumo

hl (mohlolo, fihla, hlaha, hle)

jw (jwalo, jwang, jwale)



Dibuka tsa Mophato wa Motheo tse
theoseditsweng boemong bo tlase

Di phatlaladitswe ka 2012 ke Molteno Institute for Language and Literacy

E thehilwe ho ya ka dibuka tse tsheheditsweng
ka ditjhelete ke Zenex Foundation



★★★★ Takatso tse tharo

- Mohlophisi: **Jenny Katz**
- Baqapi ba pale: **Jenny Katz le Mirna Lawrence**
- Mosebetsi: **Jenny Katz**
- Setsebi sa puo ya Sesotho: **Mmasibidi Setaka**
- Seakanyi: **Vusi Malindi**
- Boakanyi le boqapi: **Resolution**



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives (CC
BY-NC-ND) 4.0 International Licence

Disclaimer: You are free to download and
share this work as long as you attribute the
Molteno Institute for Language and Literacy,
but you may not change this work in any way
or use it commercially.

© 2012 Molteno Institute for Language and Literacy



ISBN 978-1-77580-066-8

Takatso tse tharo

E thehilwe paleng ya Sejeremane





Ka tsatsi le leng morathi a bona
sefate se babatsehang ka morung.

Ha a emisa selepe a re o a se ratha,
sefate sa bua sa re, 'Ema! Ke sefate
sa mohlolo! Ke tla o fa ditakatso tse
tharo ha o ka ntlohela.'

Morathi a makala, ya ba o a dumela.



Ha morathi a fihla hae, a qoqela
mosadi wa hae ka sefate sa mohlolo.

Mosadi a thaba. 'Takatso tse tharo!
Re lakatsa eng? Re tlameha ho nahana
hantle. Re se ke ra ba meharo.'



Morathi le mosadi ba ja dijo tsa bosiu.

Morathi a re, 'Mmmm, bohobe bona bo monate. Ke lakatsa e ka re re ka be re na le boroso e kgolo e monate.'

Pele a qeta ho bua, boroso e kgolo ya hlaha hodima tafole.



‘O sethoto! Takatso ya pele e ile! O sethoto se seholo!’ mosadi a omana.

Morathi a omana a re, ‘Se ke wa bua le nna jwalo! E ka re boroso ena e ka mamarela nko eo ya hao e kgolo!’

Pele a qeta ho bua, boroso ya fofela mosadi ya mamarela nko hae.



‘Bona hle! Tlosa boroso ena
hodima nko ya ka!’ mosadi a lla.

Ba e hula, ba e hula ba ba ba e
hula feela boroso ya hanella.

‘Takatso ya bobedi le yona e se
ile! Ke tlo etsa jwang jwale?’ a lla.



Morathi o ne a tseba seo o ka se etsang.

A re, 'Ke lakatsa e ka boroso ena e ka kgutlela tafoleng.'

Pele a qeta ho bua, boroso e kgolo ya kgutlela tafoleng.




Ya ba morathi eo le mosadi wa hae
ba arolelana dijo tse monate tsa
bosiu e leng bohobe, biri le boroso.

MOSEBETSI

Ke mang a buang mantswe ana – morathi kapa mosadi wa hae?

A



morathi

B



mosadi

1. 'Re se ke ra ba meharo.' _____
2. 'Ke lakatsa e ka re re ka be re na le boroso.'

3. 'O sethoto se seholo!' _____
4. 'E ka re boroso e ka o mamarela!' _____
5. 'Tlosa boroso hodima nko ya ka!' _____
6. 'Ke lakatsa e ka boroso e ka kgutlela
tafoleng.' _____

Dibuka tsa **Vula Bula** di ikgethile mme buka ka nngwe e hlaha dipuong tsa Afrika Borwa tsa setso, hape e akantswe ho latela tswelopele ya tlhaho le ditlhoko tse itseng tsa dithuto tsa puo eo.



Kgato ya ★ (8)

Jo!
Rala o sehe
Bidika
Bala
Baleha!
Robala
Mamela
O se ke!

Kgato ya ★★ (5)

Konomaka
Monehelo
Lehae
Ntate o na le Pule
Seba

Kgato ya ★★★ (8)

Ke la mang lebidi le?
Leeto
Fesetere e thubehile!
Thusa!
O kae Palesa?
Re bapala mokoko
Bohobe bo joweng
Leino

Kgato ya ★★★★★ (5)

Lelapa le reka diaparo
Sehwete se seholo
Moya le Letsatsi
Bolokela hosane

Takatso tse tharo

Kgato ya ★★★★★ (6)

Sopo ya lejwe
Mmutla le sekolopata
Tau le tweba
Ho baka le nkgono
Toropo ya haeso
Afrika Borwa ya rona

Dibuka tsena di fana ka menyetla e mengata ya ho bala ka sehlopha, ho tataiswa, ho bala ka bobedi le ho bala ka bonngwe hore ba utlwisise medumo le mantswe a sebediswang haholo kapa maano a ho sheba le ho bua. Dipolelo tse bonolo le mantswe a tlwaelehileng a dumella tswelo pele ya ho bala. Ditshwantsho tse bohehang, tse hlakileng di etsa hore ba utlwisise ha bonolo.

SESOTHO